

Level 2


For office use only														
A1	Individual questionnaire number							A2	Household questionnaire number					
A3	Household control sheet number							A4	Pcode from household roster					

- $(11 - 5) + 2 \times (21 - 17) =$
 - 2
 - 10
 - 14
 - 31
- What is the place value of 7 in 738 / 7 o emelwa ke eng mo go 738
 - 1
 - 10
 - 100
 - 1000
- $4 \times 7 = / 4 \times 7$
 - 4
 - 7
 - 18
 - 28
- If $3 + ? = 16$, which number should replace? / Fa $3 + ? = 16$, ke palo efe e e tshwanetseng go emisetsa ?
 - 10
 - 11
 - 13
 - 24
- Which number continues the pattern? / Ke palo efe e e tswedisetsang paterone pele?


1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 ?

- 4
- 5
- 6
- 7

6. Which shape is the odd one out. / Ke sebopego sefe se se senang sengwe se tse dingwe di nang le sone



7. What is the time difference between these two watches? / Pharologano ya nako mo ditshupanakong tse pedi tseno ke efe?



- a) Metsotso e le 4
b) Ura e le 1 le metsotso e le 4
c) Metsotso e le 6
d) Ura e le 1 le metsotso e le 6
8. Which one is the heaviest? / Ke sefe se se boima go feta tse dingwe tsotlhe?



a)



b)



c)




d)

9. 1cm = ? / 1 cm = ?


- a) 10 mm
b) 100 mm
c) 1000 mm
d) 10000 mm

10. How many sides does this object have? / Selo seno se na le matlhakore a le kae?




- a) 4
- b) 5
- c) 6
- d) 7

11. If $a = 6\text{ cm}$ and $b = 3\text{ cm}$ find the perimeter of the rectangle below. / Fa $a = 6\text{ cm}$ mme $b = 3\text{ cm}$ batla gore boleele jotlhe go dikologa khutlonnètsepa e e fa tlase fano bo bo kana kang.






- a) 9 cm
- b) 12 cm
- c) 15 cm
- d) 18 cm

12. If this cylinder was cut using a vertical plane. / Fa silintara seno se ka bo se segilwe go tswa kwa godimo go ya kwa tlase.



What would be the shape of the cut surface? / Sebopego sa bogodimo jwa mosego wa sone bo ne bo tla nna jang?



- a)
- b)
- c)
- d)


13. Which city had the hottest temperature? / Ke toropo efe e e neng e na le thempheretšha e e mogote go di feta tsotlhe?

City / Toropo	Temperature / Thempheretšha ° C
Cape Town / Motse-Kapa	25
Johannesburg /Gauteng	24
Harare	20
Nairobi	22

- a) Cape Town/Motse-Kapa
b) Johannesburg/Gauteng
c) Harare
d) Nairobi
14. Find the mean (average) of the following series of numbers: / Batla palogare ya dipalo tse di latelang:
13, 17, 20, 40, 40

- a) 20
b) 26
c) 30
d) 40

15. Which day is best to buy the bread? / Ke letsatsi lefe le go leng molemo go reka senkgwe ka lone?



- a) Mantaga
b) Labobedi
c) Labone
d) Sontaga